

Član 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu narедног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Стјепан Крешић, с. р.	Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Сафет Софтић, с. р.
--	--

Na osnovu člana IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVA JU U VETERINARSTVU

Proglasaš se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 16. jula 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. oktobra 2008. godine.

Broj 01-02-509/08
31. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVA JU U VETERINARSTVU

Član 1.

U Zakonu o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/98) u članu 4. u stavu 1. tačka 2. mijenja se i glasi:

"2. pribor i instrumenti koji se koriste u radu sa životinjama (igle, špricevi, pribor za infuziju, kateteri, sonde, hirurški instrumenti i dr.)".

Član 2.

U članu 8. stav 2. mijenja se i glasi:

"Veterinarsko-medicinska sredstva mogu se staviti u promet pod uvjetom da posjeduju certifikat proizvođača i oznaku CE (utisnuti direktno na sredstvo ili na pakovanje)."

Član 3.

U članu 15. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Ukoliko pravno lice koje ispituje lijekove ne ispunjava uvjete propisane podzakonskim aktom koji donosi federalni ministar te ne može obavljati neka od pretkliničkih ili kliničkih ispitivanja, federalni ministar može, na osnovu prijedloga Komisije odobriti priznavanje nalaza iz literature za pretklinička ispitivanja i/ili nalaz o kliničkom ispitivanju koje je izvršio proizvođač."

Član 4.

U članu 16. stav 1. mijenja se i glasi:

"Pravna lica koja obavlja laboratorijska ispitivanja lijekova radi njihovog stavljanja u promet moraju čuvati najmanje po dva uzorka svakog lijeka radi dodatnog ispitivanja i utvrđivanja roka trajanja."

Član 5.

U članu 18. riječi: "ovlašteni zastupnik" zamjenjuju se riječima: "ovlašteno predstavništvo".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Proizvođač ili ovlašteno predstavništvo stranog proizvođača mora zapošljavati najmanje jednog doktora veterinarske medicine sa položenim stručnim ispitom."

Član 6.

U članu 24. u stavu 1. alineja 6. mijenja se i glasi:
"- da je lijek u toku upotrebe izazvao štetne učinke i posljedice, u primjeni na životinjama".

Član 7.

Član 30. briše se.

Član 8.

U članu 31. u st. 1. i 2. riječi: "i veterinarsko-medicinskih sredstava" brišu se.

Član 9.

U članu 32. u stavu 1. riječi: "ili uvoze" i riječi: "odnosno uvezenog" brišu se.

U stavu 2. riječi: "i veterinarsko-medicinskog sredstva" brišu se.

Stav 5. mijenja se i glasi:

"Troškove kontrole kvaliteta lijeka snosi proizvođač, odnosno uvoznik."

Član 10.

U članu 36. u stavu 1. riječi: "i fizička" brišu se, i u tački 6. istog stava riječi: "ili fizičkog" brišu se.

U stavu 2. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "nadležnim".

Član 11.

U članu 37. u stavu 1. riječi: "i fizičke" brišu se.

U stavu 3. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "nadležnim".

Član 12.

U članu 38. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se.

U stavu 1. riječi: "i fizičko" brišu se.

U stavu 2. u tački 1. riječ "preduzeća" zamjenjuje se riječju "proizvođača".

U stavu 3. riječ "federalnim" zamjenjuje se riječju "nadležnim".

Član 13.

Član 39. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo prije stavljanja lijeka u promet izdaje markicu, koja mora biti na svakom pakovanju.

Markica iz stava 1. ovog člana sadrži:

- naziv pravnog lica koje je kontrolisalo lijek,
- kontrolni broj,
- naziv i grb Federacije.

Umjesto markice može se koristiti i neki drugi vid jedinstvenog označavanja serije lijeka (npr. čip).

Član 14.

Iza člana 40. dodaje se novi član 40a. koji glasi:

"Član 40a.

Izdavanje markica ili nekog drugog vida jedinstvenog označavanja, navedenih u članu 39. ovog Zakona, može se vršiti samo na osnovu:

- dozvole za uvoz lijekova Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomске odnose Bosne i Hercegovine - Ureda za veterinarstvo,
- izvještaja ovlaštenog pravnog lica za ispitivanje i kontrolu lijekova o obavljenoj posebnoj kontroli lijeka.

Visinu troškova za izdavanje markice ili čipa određuje ministar."

Član 15.

U članu 41. u stavu 1. iza riječi "obuhvata" dodaju se riječi: "uvoz i".

U stavu 2. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se.

Član 16.

U članu 44. stav 1. mijenja se i glasi:

"Pravna lica mogu uvoziti lijekove i veterinarsko-medicinska sredstva samo na osnovu dozvole Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomski odnose Bosne i Hercegovine - Ureda za veterinarstvo."

Stav 2. briše se.

Član 17.

Član 45. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo predlaže Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomski odnose Bosne i Hercegovine - Uredu za veterinarstvo izdavanje dozvole za uvoz lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava u sljedećim slučajevima:

- izbjivanja opasnih zaraznih bolesti,
- za istraživačke svrhe,
- za ispitivanje u svrhu registracije lijeka u Federaciji,
- donacije veterinarskoj službi Federacije,
- kada Ministarstvo procijeni da je uvoz određenog lijeka ili veterinarsko-medicinskog lijeka u interesu Federacije."

Član 18.

U članu 56. u st. 2. i 3. riječi: "ili fizičko" brišu se.

Član 19.

U članu 58. stav 1. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako," i u tač. 6. i 9. istog stava. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se.

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu."

Član 20.

U članu 59. u stavu 1. u tački 6. riječi: "i veterinarsko-medicinsko sredstvo" brišu se i u tački 7. istog stava riječi iz zagrade: "(član 35.)" zamjenjuju se riječima: "(čl. 35., 37. i 38.)."

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaje iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu."

Član 21.

Član 60. briše se.

Član 22.

U članu 61. u stavu 1. riječi: "na veliko" brišu se.

Član 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Stjepan Krešić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić, s. r.
--	--

1152

Temeljem članka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI CIJENA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 16. srpnja 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. listopada 2008. godine.

Broj 01-02-510/08

31. listopada 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI CIJENA

Članak 1.

U Zakonu o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95) u članku 1. i svim narednim člancima riječi: "općine, odnosno grada-districta Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "grad i općina" u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 2. st. 1. i 2. mijenjuju se i glase:

"Gospodarska društva, druge pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: gospodarski subjekti) formiraju cijene proizvoda i usluga slobodno prema uvjetima tržišta, osim za proizvode i usluge za koje je posebnim propisom utvrđen drugičji način formiranja cijena.

Gospodarski subjekti kod slobodnog formiranja cijena proizvoda i usluga ne smiju narušavati propise o konkurenčiji, a posebice ne smiju narušavati slobodnu konkurenčiju na način da:

- izravno ili neizravno dogovaraju kupovne i prodajne cijene ili bilo koje druge trgovinske uvjete;
- ograničavaju i kontroliraju proizvodnju i tržište;
- dogovaraju podjelu tržišta ili izvora opskrbe;
- pod istim uvjetima, a po različitim cijenama prodaju istu vrstu proizvoda, odnosno pružaju istu vrstu usluga po različitim cijenama."

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. mijenja se i glasi:

"Pod kontrolom cijena podrazumijevaju se aktivnosti na:

- praćenju i analiziranju kretanja cijena pojedinih proizvoda i usluga na domaćem i svjetskom tržištu i njihov utjecaj na stabilnost tržišta i cijena, kao i životni standard stanovništva;
- predlaganje mjera ekonomske politike za održavanje stabilnosti tržišta i cijena;
- analiziranje djelovanja mjera ekonomske politike na razinu cijena odnosno cijena i opskrbljenost tržišta;
- predlaganje mjera izravne kontrole cijena u slučajevima nastanka poremećaja u proizvodnji, pružanju usluga i prometu određenih proizvoda, odnosno usluga."

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Članak 4.

Kao mjere izravne kontrole cijena može se, za pojedine proizvode i usluge, propisati:

- određivanje najviše razine cijena;
- zadržavanje cijena na zatečenoj, odnosno određenoj razini (zatečene cijene);
- davanje suglasnosti na cijene, odnosno tarife;
- utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene);
- obavešćivanje o promjeni cijena i marži za proizvode i usluge (evidencija cijena)."

Članak 5.

U članku 5. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

"Mjere izravne kontrole cijena propisuje Vlada Federacije i mjerodavna tijela kantona, grada i općine, svako u okviru svoje mjerodavnosti."

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

"O propisivanju mjera izravne kontrole cijena od interesa za Federaciju iz članka 3. stavku 3. i članka 4. ovoga zakona Vlada Federacije obavješćuje Parlament Federacije u roku od 15 dana od dana propisivanja te mjere."